

Pavao Andelić, *Bobovac i Kraljeva Sutjeska, stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV stoljeću*, Sarajevo Publishing, Biblioteka kulturno nasljeđe, Sarajevo 2004, str. 329.

Izdavačka kuća Sarajevo Publishing, kao nasljednik ugledne bosanskohercegovačke izdavačke kuće Veselin Masleša, ponovo je pokrenula svoju poznatu ediciju "Biblioteka kulturno nasljeđe". Kao početak obnavljanja ove, veoma vrijedne izdavačke djelatnosti, ponovo je javnosti publicirana knjiga pokojnog Pave Andelića "Bobovac i Kraljeva Sutjeska, stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV stoljeću". Sa punim pravom knjigu Pave Andelića možemo smatrati jednim od vrhunskih djela historijske nauke u Bosni i Hercegovini, posebno arheologije bez čijeg sudjelovanja izučavanje srednjovjekovne historije Bosne ne bi bilo moguće. Tema ove knjige, kako se to već zna iz njenog prvog izdanja, su rezultati arheološkog istraživanja Bobovca i Kraljeve Sutjeske, ali i proučavanje drugih, za historiju Bosne i Hercegovine, vrlo važnih lokaliteta. Knjiga je nastala na osnovu višegodišnjih arheoloških istraživanja, kojima je rukovodio lično Pavao Andelić. Istraživanja na Bobovcu su obavljena od 1959. do 1967. godine, a Kraljeve Sutjeske od 1964. do 1970. godine. Ovako dug rad na ova dva lokaliteta govori o ozbilnosti i kvalitetu poduzetih istraživanja. Potrebno je naglasiti da su ova dva lokaliteta, sasvim sigurno, za poznavanje povijesti srednjovjekovne Bosne, najvažnija i da je posao pri ubikaciji, otkrivanju i ispitivanju pojedinih objekata na njima bio izuzetno težak. Andelić je taj posao obavio stručno i sa punim pravom ga autor predgovora drugog izdanja, dr. Dubravko Lovrenović, naziva bosanskim "Schliemannom".

Knjiga je podijeljena u pet poglavljja. U prva četiri autor iznosi rezultate svojih istraživanja na Bobovcu i u Kraljevoj Sutjesci, te na osnovu i drugih historijskih izvora, čitatelju stvara, vrlo živu, sliku o značaju i ulozi pomenuta dva lokaliteta srednjovjekovne Bosne. U prvom poglavljju autor daje antropogeografske osobine, opisuje ostatke naselja iz preistorije i antike, ubiceira toponime i oslikava granice srednjovjekovne župe Trstivnice (Trstionice), u kojoj se nalazi i bobovačko i sutješko područje, poredeći je sa trenutnim stanjem administrativne podijeljenosti između susjednih općina (šezdesetih i sedamdesetih godina). U drugom poglavljju, koje zauzima gotovo polovicu knjige (150 stranica) Andelić govori o topografiji područja, komunikacijama i rezultatima arheološkog istraživanja prije njega, a naravno, kao naj-

važniji dio ovog poglavlja su rezultati njegovog rada na Bobovcu. Zbog lakšeg pregleda za čitatelja autor je posebno izdvojio arhitekturu, groblja i arheološke nalaze. Na kraju drugog poglavlja iznosi i poznate pisane historijske izvore o Bobovcu, ali bilježi i narodnu tradiciju.

U trećem poglavlju (179-253 str.), koje je koncipirao na način drugog poglavlja, prezentira rezultate svojih istraživanja Kraljeve Sutjeske. U Sutjesci je ubičirao i istražioistočnu, gornju i donju palaču, te pomoćne zgrade i kapelu vladarskog dvora. Slijedeći primjer prethodnog poglavlja autor je detaljno opisao građevinski materijal, tehniku gradnje i ostatke umjetnosti.

Na oba lokaliteta je dokazao postojanje, vrlo razvijene, gotičke umjetnosti. Za povjesničare je vrlo važno i to što je utvrdio različite funkcije ovih lokaliteta. Bobovac je dobro utvrđeni grad, naravno ima i sve atribute civilnog centra, ali ipak, njegova glavna osobina je geostrateški, vojni i politički značaj. Na drugoj strani, Kraljeva Sutjeska je bez fortifikacija, njen značaj je drugačiji, više politički i administrativni. Prateći svoj uobičajeni način interpretacije i u ovom poglavlju, na kraju, autor iznosi pisane historijske izvore i narodnu tradiciju.

U četvrtom poglavlju se govori o značaju arheoloških istraživanja i kulturi srednjobosanskog područja u srednjem vijeku. Kronološki, kulturu razvijenog srednjeg vijeka u Bosni, podijelio je u dva perioda: prvi je vrijeme uspona (1322-1377 god.), a drugi je vrijeme procvata (1377-1463 god.). Po intezitetu, stilu i regionalnim osobinama razdvojio je dva kulturna kruga, srednjobosanski (središte je Bobovac) i jajčki. Primjetio je i naglasio pojavljivanje kulturnog kruga Kosača (dakle, hercegovačkog). Pošto se u ovom radu usmjerio na Srednju Bosnu, tako je u četvrtom poglavlju svoj istraživački rad usmjerio na srednjobosanski kulturni krug.

U petom poglavlju Andelić opisuje sjedišta bosanskih vladara, govori o zbornom mjestu državnog sabora, rasvjetljava ulogu naselja Mili kod današnjeg Visokog, govori o naselju pod imenom Bosna, te o vladarskim posjedima u pojedinim župama. U ubikaciji ovih posjeda Andeliću se potkrala i manja greška u nazivima vladarskih domena u župi Lašvi. Radi se o naseljima koja danas nose nazive Kraljevice i Bandol, a ne Kraljice i Banjdo. Međutim, to ni najmanje ne umanjuje značaj autorovog prezentiranja tih činjenica. U ovom, posljednjem, poglavlju Andelić nas ukratko upoznaje i sa drugim lokacijama na kojima su postojali vladarski dvorovi i mjesta javnog značaja, kao što su mjesta suđenja, okupljanja i boravka vladara.

Djelo Pave Andelića je između ostalog i dobar pokazatelj da se u naučnim istraživanjima nikako ne smiju zaboraviti narodne tradicije. One su dosta pomogle Andeliću i njihov značaj je naglašen u cijelom radu. Vješto koristeći pisane historijske izvore, rezultate prethodnih istraživača i narodne tradicije, Andelić je postigao puni uspjeh.

Što se tiče tehničkih osobina drugog izdanja mogu se primjetiti znatnije izmje-
ne u odnosu na prvo izdanje. Prvo izdanje (1973. god.) ima 271 stranicu, dok novo
izdanje ima 329 stranica. Nažalost, u tehničkom smislu novo izdanje je uglavnom
slabijeg kvaliteta. Tako, na primjer, u njemu ima previše pogrešnih navoda ispod re-
produkcijskih fotografija i crteža. Neki navodi se ponavljaju ispod različitih ilustraci-
ja, ponegdje se radi o inverziji teksta, a česte su i štamparske greške. Bilo bi vrlo te-
ško ovom prilikom pojedinačno nabrojati sve vrste takvih tehničkih grešaka. Neke
od tehničkih grešaka prvog izdanja su se potkrale i u drugom (uporediti stranice 64
i 65 novog izdanja sa stranicama 53 i 54 starog izdanja). Razlika u kvalitetu papira
je očigledna, starije izdanje je odštampano na dosta kvalitetnijem papiru. Reprodu-
kcije fotografija, karata i crteža je izuzetno loša kod drugog izdanja. Ozbiljniju za-
mjerku možemo dati i zbog odsustva karata kojima je obogaćeno prvo izdanje. Kar-
te koje je Anđelić napravio za to izdanje su obavezan prateći materijal, posebno kada
se radi o ovakvoj vrsti naučnog djela. Novo je i dosta zanimljivo što su se izdavači
odlučili promjeniti mjesto za smještaj fusnota i napomena. One se u novom izdanju
nalaze na marginama. Poređenjem sa starijim izdanjem ovo izgleda dosta praktičnije
i lakše ih je pratiti. U petom poglavlju prvog izdanja autor je posljednjih šest podna-
slova posebno izdvajao dajući svakom od njih početak na novoj stranici, dok u no-
vom izdanju to nije slučaj. Osim toga, tekst prvog je štampan u kolumnama, a dru-
gog u jednorednu.

Na kraju, uz ponovnu konstataciju da je djelo Pave Anđelića jedno od najzna-
čajnijih djela bosanskohercegovačke historiografije i da je svojim prvim publicira-
njem preraslo običnu knjigu i postalo stalno potrebni priručnik za istraživače bosan-
skog srednjovjekovlja, ipak se teško oteti dojmu o teškom položaju historijske nau-
ke u Bosni i Hercegovini danas. Novo izdanje knjige "Bobovac i Kraljeva Sutjeska,
stolna mjesita bosanskih vladara u XIV i XV stoljeću" je dobar način da se autoru oda
dužno poštovanje koje je svojim radom i zaslužio, to je i dobar znak ozbiljnosti izda-
vačke kuće Sarajevo Publishing, koja se odlučila ponovo pokrenuti ediciju "Biblio-
teka kulturno nasljeđe", međutim sve češći reprinti starijih izdanja nisu dobar poka-
zatelj trenutnog stanja u našoj nauci, bolje rečeno odnosa prema novijim istraživa-
čkim dostignućima. Reprintiranjem starijih izdanja se kod čitatelja može stići do-
jam da se u današnjoj bosanskohercegovačkoj historiografiji ne dešava ništa novo.
Neka historiografska djela vjerovatno nikada neće biti prevaziđena, ali ona ne smiju
ugrožavati publiciranje rezultata najnovijih istraživanja. ■

Amir Kliko